

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
**Sekretarijat za urbanizam
i održivi razvoj**
Broj: 06-062-U-507/141
Budva, 01.08.2017. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Vujović Anđelije iz Petrovca, broj 06-062-U-507/1, od 07.06.2017. godine, na osnovu člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03 i "Službeni list CG", broj 32/11), d o n o s i

R J E Š E N J E

1. **ODOBRAVA SE VUJOVIĆ ANĐELIJI iz Petrovca**, izgradnja turističkog objekta - vila (**I faza**), na dijelu urbanističke parcele broj 36, koju čini kat.parcela 1834/1 KO Reževići I, u zahvatu LSL »Krstac«, a u svemu prema Glavnom projektu, broj 36/1, evidentiran u ovom Sekretarijatu pod brojem 39/2017, koji je izradio »Del projekt« d.o.o. Budva i Izvještaja o reviziji glavnog projekta broj 27/17 koji je izradio »Arhiline« d.o.o: Nikšić i prema kojim ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta iznosi: 350,94m² (suteran - nestambeni dio 88,59m² i garaža 28,33 m² + nadzemne etaže 234,02m²). Spratnost objekta je : S+P+1.

2. Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole, jer mu u suprotnom prestaje pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli.

3. Investitor mora završiti radove na objektu u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole.

4. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje objekta istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja, podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu, roku završetka radova i dr.) u roku od sedam dana od dana izdavanja građevinske dozvole.

5. Investitor je dužan da sedam dana prije početka građenja objekta prijavi radove nadležnom inspekcijском organu.

6. Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbijedi obilježavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.

7. Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova.

8. **Obaveza investitora je da prilikom izdavanja upotrebne dozvole ovom Sekretarijatu dostavi potvrdu o izmirenim obavezama shodno Ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 01-2047/1, od 24.07.2017. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

Vujović Anđelija iz Petrovca, podnijela je zahtjev ovom Sekretarijatu, broj 06-062-U-507/1, od 07.06.2017. godine, da joj se odobri izgradnja turističkog objekta - vila (**I faza**), na dijelu urbanističke parcele broj 36, koju čini kat.parcela 1834/1 KO Reževići I, u zahvatu LSL »Krstac«.



Pregledom podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je imenovana, zahtjevom broj 06-062-U-292/1, od 18.04.2017. godine, pokrenula kod ovog Sekretarijata postupak za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju predmetnog objekta i da je u tom postupku pribavljen dio dokumentacije propisan članom 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a da je zbog nepotpune dokumentacije, a po zahtjevu investitora, postupak za izdavanje građevinske dozvole, obustavljen zaključkom broj 06-062-U-292/100, od 19.05.2017. godine.

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, razmotrio je podneseni zahtjev, broj 06-062-U-507/1, od 07.06.2017. godine, sa priloženom dokumentacijom, pa nalazi da se dokumentacija, saglasnosti i dokazi pribavljeni u prethodnom postupku, mogu smatrati kao dokazi i u ovom postupku, te se građevinska dozvola izdaje na osnovu iste i naknadno pribavljene dokumentacije, i to:

- urbanističko-tehnički uslovi, broj 06-061-7113/2, od 25.06.2014. godine,
- izvod iz LSL »Krstac« (»Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, br.11/12),
- Idejno rješenje za faznu gradnju na urbanističkoj parceli br. 36, koju čini kat.parcela 1834/1 KO Reževići I, broj 22/1, od 22.03.2017. godine koje je izradio »Del projekt« d.o.o. Budva,
- Revizija idejnog rješenja, broj 16/17, od 25.03.2017. godine, koje je izradio »Arhiline« d.o.o. Nikšić,
- Glavni projekat, broj 36/1, od 12.04. 2017. godine, evidentiran u ovom Sekretarijatu pod brojem 39/2017, od 20.04.2017. godine, koji je izradio »Del projekt« d.o.o. Budva i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 6-25511, od 23.09.2016. godine, izdata od UNIQA Osiguranja AD Podgorica,
- Izvještaj o reviziji glavnog projekta, broj 27/17, od 17.04.2017. godine, koji je izradio »Arhiline« d.o.o. Nikšić i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 6-27650, od 09.05.2017. godine, izdata od UNIQA Osiguranja AD Podgorica,
- list nepokretnosti – prepis, broj 1015, od 20.06. 2017. godine, izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Budva, prema kojem su kao nosioci prava susvojine, na kat. parceli br. 1834/1 KO Reževići I, u obimu prava za po 1/3, bez tereta i ograničenja, upisani Vujović Anđelija, Goliš Marija i Goliš Vladimir,
- saglasnost Anđelije Vujović, Marije Mehović rođ. Goliš i Vladimira Goliša, broj UZZ 251/17, od 31.03.2017. godine, ovjerena kod notara Knežević Dalibora iz Budve, u kojoj je između ostalog, navedeno da su imenovani saglasni da građevinska dozvola za izgradnju I faze na kat. parceli br. 1834/1 KO Reževići I, glasi na Vujović Anđeliju,
- polisa za osiguranje od odgovornosti, za investitora Vujović Anđeliju, broj 0570809/2, od 07.06.2017. godine, izdata od LOVCEN Osiguranja AD Podgorica,
- saglasnost izdata od "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva, broj 01-2187/3, od 29.05.2017. godine,
- mišljenje na projektnu dokumentaciju, broj ID 12809, od 29.04.2017. godine, izdato od Crnogorskog telekoma AD Podgorica,
- saglasnost na mjere zaštite od požara, broj 30-228/17-UPI-1807/2, od 21.06.2017. godine, izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova CG - Direktorata za vanredne situacije,
- ocjena (revizija) iz zaštite na radu, broj 1019-R/17, od 18.04.2017.2017. godine, izdata od »MMK CONTROL« d.o.o. Bar,
- akt Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent Opštine Budva, broj 07-U-430/2, od 15.06.2017. godine, u kojem se konstatuje, između ostalog, da je investitor za predmetni objekat obezbijedio potreban broj parking mjesta predviđenih LSL »Krstac«,



- rješenje o visini naknade za priključenje prilaznog puta na opštinski put, broj 043-U-06-244, od 14.06.2017. godine, izdato od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, i uplatnica od 08.06.2017. godine,

- Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaključen sa Opštinom Budva, broj 01-2047/1, od 24.07.2017. godine, kojim je utvrđena bruto građevinska površina predmetnog objekta na sljedeći način: Suteran - garaža i tehničke prostorije: 116,92 m² + Prizemlje: 117,58 m² + I sprat: 116,44 m²,

- potvrda Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 11-703/1, od 01.08.2017. godine, u kojoj je kao napomena navedeno:

»Investitor je ostvario popust po osnovu ugradnje kamene fasade, površine 173,60 m², u iznosu od 2.604,00 €, kao i popust po osnovu ugradnje solarnih kolektora, površine 20,90 m², u iznosu od 4.180,00 €. Prilikom izdavanja upotrebne dozvole, investitor je u obavezi da Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj dostavi Izvještaj komisije za tehnički prijem o izvršenim radovima, shodno ugovoru.«

- obračun JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", broj 233/17, od 24.04.2017. godine i potvrda, broj 01-17/14221, od 12.06.2017. godine, o regulisanom doprinosu za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja, za iznos od 80%, kao i potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, broj 043-06-1257, od 15.06.2017. godine, za iznos od 20%.

Postupajući po zahtjevu, broj 06-062-U-292/1, od 18.04.2017. godine za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim je utvrđeno da dokaze iz stava 1, tačka 2 i 3 ovog člana, a isti se odnose, između ostalog, i na saglasnosti, mišljenja i druge dokaze, utvrđenih posebnim propisima, ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti, ovaj Sekretarijat je, aktom broj 06-062-851/1, od 20.04.2017. godine, tražio od Elektroprivrede CG - AD Nikšić, FC Distribucija - Region 4 (Bar), izdavanje elektroenergetske saglasnosti na revidovani glavni projekat.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženih dokaza, od nadležnog organa, isti nije dostavljen (dostavnica sa datumom urednog dostavljanja - potpis od 24.04.2017. godine), to su se stekli uslovi za primjenu člana 93, stav 3 Zakona, odnosno da se smatra da je saglasna sa revidovanim glavnim projektom u predmetnoj stvari.

Ovaj Sekretarijat zaključuje da je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, broj 06-062-U-507/1, od 07.06.2017. godine, osnovan, a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 91, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), propisano je da građevinsku dozvolu za građenje objekta izdaje organ lokalne uprave.

Članom 93 istog Zakona, propisano je da se građevinska dozvola izdaje rješenjem na osnovu sljedeće dokumentacije: idejnog projekta, odnosno glavnog projekta, sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi; dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta i kopije plana; saglasnosti svih vlasnika građevinskog zemljišta obuhvaćenog urbanističkom parcelom ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele; saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima ako se objekat gradi na osnovu glavnog projekta; dokaza o uređivanju

odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje i dokaza u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja; i dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo, odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog Zakona.

Stavom 2 istog člana Zakona, utvrđeno je da dokaze iz stava 1, tačka 2, 3 i 4 ovog člana, pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti, a stavom 3 istog člana je utvrđeno da za izdavanje dokaza iz stava 1, tačka 2 i 3 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ukoliko nadležni organi, odnosno institucije ne dostave dokaze iz stava 1, tačka 3 ovog člana, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom.

Rješavajući po zahtjevu, broj 06-062-U-507/1, od 07.06.2017. godine, a na osnovu uvida u spise predmeta, ovaj Sekretarijat nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14), te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Administrativna taksa u iznosu od 5,00 €, uplaćena je Opštini Budva, na žiro račun br. 510-8176777-39, po tarifnom broju 4 Zakona o administrativnim taksama.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Vujović Anđeliji
- Građ. inspekciji
- Urban. inspekciji
- Arhivi

RJEŠENJE OBRADILA,
Desa Simović, dipl. pravnik

